



UNIVERSITY OF GHANA

(All rights reserved)

DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION

SCHOOL OF EDUCATION AND LEADERSHIP

COLLEGES OF EDUCATION

END OF SEMESTER ONE EXAMINATIONS FOR LEVEL 200, 2021/2022

B.ED. PROGRAMME

COURSE CODE: TEUP 211

COURSE TITLE: PRINCIPLES AND RULES OF WRITING A GHANAIAN LANGUAGE (MFANTSE)

Instruction: Answer **all** questions in Section A, Section B and any **two** questions in Section C.

Time: 2 hours

Ɔfa kor (1)

[20 Marks]

Yiyi nsembisa a ɔwɔ ɔfa yi mu nyinara ano.

1. Akyerewamba a ɔwɔ Mfantse kasa mu no, woakye mu na
 - A. anomu ngyegyee na nkasafua
 - B. ndze ngyegyee na anomu ngyegyee
 - C. ndze ngyegyee na kukruba ndze ngyegyee
 - D. ndze ngyegyee na anomu ngyegyee nta.

2. Nsenkyeredze a yedze kyerew kasa biara yesua no wɔfrɛ no
 - A. akyerew nyehyee
 - B. akyerew ngyegyee
 - C. akyerewamba
 - D. ngyegyee nyehyee

3. Akyerewamba a odzidzi do yi mu dza owo hen na yemfa dzi dwuma wo kasa n'akyerew mu.
- A. i
 - B. o
 - C. æ
 - D. E
4. Nkasafua a odzidzi do yi mu dza a owo hen na oka nkasafuakuw tsitsir no ho?
- A. Kasa mpaapaamudze
 - B. Oyikyere
 - C. Edzin
 - D. Dzin-bea-nkitahodzi
5. Asentow tsiaba da A simple sentence has.....
- A. onnda adwentsitsir biara edzi no.
 - B. oda adwentsitsir kor na no mboree edzi.
 - C. oda adwentsitsir kor per edzi
 - D. oda adwentsitsir ebien na no mboree
6. Anomu ngyegyee ebien a wobo mu ye anaa ma ngyegyee kor no ye.....
- A. akyerewamba
 - B. anomu ngyegyee nta
 - C. ndze ngyegyee ntoado
 - D. ngyegyee
7. Nkasafuakuw anaa kasafua a wokyerekyere dzin mu no ye.....
- A. dzintamsi
 - B. dzin noun
 - C. dzinhyeananmu
 - D. nyee
8. Nkasafua a wobo mu da adwen potsee bi edzi a otaa wo oyefo na oyetsia no ye.....
- A. asemfua
 - B. asentow
 - C. kasafuakuw
 - D. asempruw

9. Asentow a ohia nyiano fi otsiefo no ho ye mben asentow?
- ohye asentow
 - nkamu asentow
 - asembisa asentow
 - asenka asentow
10. Ndze ngyegyee a wodzi akotsen wo Mfantse akyerew mu no dodow ye ahen?
- 4
 - 5
 - 6
 - 7
11. Nkasafua a odzidzi do yi dza owo hen na oka nkasafuakuw nkumaa no ho?
- Nyeetamsi
 - Dzin
 - Nyee
 - Nkabomudze
12. Nkasafua a odzidzi do yi nyina ye adzesua nhyehyee su no bi gyede....
- adzesua akwan
 - mbuukuu a wonnya mu mboa
 - nhyehyee
 - mbra
13. Asembisa asentow wowo ewiei.
- nsanho
 - osiwiei
 - asembisa asenkyeredze
 - nkamu asenkyeredze
14. Kyere dzin dwumadzi etsitsir ebien wo nkasafuakuw a odzidzi do yi mu.
- Nkasaho na oyetsia
 - Asentow na oyetsia
 - Oyefo na oyetsia
 - Oyefo na nkasaho
15. Asenka no dwumadzi tsitsir kor nye.....
- obi aye biribi

- B. edze asem roto gua
 C. dza owo sor nyina nnye nokwar
 D. erebisa biribi
16. Asentow mboho da su a odzidzi do yi nyina edzi gyede.....
 A. nkabomudze a oka adwentsitsir ebien bo mu
 B. nsempruw tsir
 C. Nkabomdze a oka adwentsitsir na asempruw mfemfamho bo mu.
 D. Adwentsitsir ebien na no mboree.
17. Kasafua yedze kyere dwumadzi, atsenka anaa tsebea a obi wo mu no nye
 A. dzintamsi
 B. nyetamsi
 C. oyikyere
 D. nyee
18. Mbatahodze a ofam kasafua ne nyew ho wo enyim no wofre no
 A. nsienyim
 B. nsimu
 C. nsiekyir
 D. nsienyim na nsiekyir
19. Iyinom nyina ye kabea ahorow gyede.....
 A. daa kabea
 B. igudo kabea
 C. ohye kabea
 D. daakye kabea
20. Dzin a yenntum nnhu anaa nnsuo mu no nye.....
 A. Dzin a yesuo mu a oye yie
 B. dzin a yenntum nkan
 C. dzinhun
 D. dzin a yennhu

STUDENT'S ID NO: _____ SIGNATURE: _____

Ɔfa ebien (2)

[30 Marks]

Yiyi nsembisa a odzidzi do yi nyinara ano.

1. Kyerew dzin no dwumadzi ebien. (3Marks)

.....
.....
.....
.....

2. Kyerekyere nkasafua yi mu na ma kor biara ho mfatoho ebien. (6 marks)

i.Dzinhyeananmu.....
.....
.....

ii.Nyeetamsi.....
.....
.....

iii.Nkabomudze.....
.....
.....

3. Kyere mbea a ndze ngyegyee tum hye wo nkasafua mu. (7marks)

.....
.....
.....

4. Twitwa dzintamsi a owo nsentow yi mu ase. (5 Marks)

- a. Ɔso korbaa teter.
- b. Ne maame maa no edur wenwen.
- c. Ntonton ketsekete no n'ano ye soromm.
- d. Wotoo nkoko esia.
- e. Wodze edir hyehyew maa no.

STUDENT'S ID NO: _____ SIGNATURE: _____

5. Kyerew anomu ngyegyee nta esia na fa kor biara ye nkasafua ebien. (6 marks)

.....
.....
.....
.....

6. Fa nyee a ofata wie nsentow a odzidzi do yi..... (5 marks)

- Basia nomuoko na abe wo guamu.
- Ataegua do.
- Akoko nkwan no.....famu.
- Mango nopiii.
- Fa nkwan tsesten no nkwan.

Ofa ebiasa (3)

[50 Marks]

Yiyi nsembisa ebien per ano wo ofa yi mu.

1. Kyerekyere akwan ahorow a yetum ye dodow wo Mfantse mu na ma kor biara ho mfatoho. (25 marks)

2. Ebenadze nye asentow? Gyina nsentow dwumadzi wo kasa mu na kyerekyere nsentow ahorow a yewo mu. (25 marks)

3. Kyerekyere nsemfua a odzidzi do yi mu:

- Nyee a ohia oyetsia
- Nyee a onhia oyetsia
- Asentow tsiaba
- Mboho asentow

(25 marks)

4. a. Kyerekyere ndzemba a obo mu ye adzekyere/ adzesua nhyehyee nyina ase. (25 marks)

b. Kyerekyere adzekyere/ adzesua nhyehyee ho mfaso anan mu.

5. a. Ebenadze nye adzekyere akadze/ ndzemba (TLM)?

b. Fa mfatoho kyerekyere adzesua ho akadze/ ndzemba ho mfaso anan mu. (25 marks)